



# Radni odnosi i kolektivno pregovaranje



## Radni odnosi ...

Radni odnosi su formalni i neformalni odnosi između menadžera i zaposlenih, odnosno pojedinaca i grupa koje ih predstavljaju.

U svakoj državi radni odnosi su precizno regulisani zakonskom regulativom.

Stepen razvijenosti zakonske regulative zavisi od uloge države u određivanju odnosa na tržištu rada.





## Radni odnosi ...

Izvori prava na međunarodnom nivou:

- Akti Organizacije UN
- Preporuke MOR

Formalni izvori prava na nacionalnom nivou:

- Ustav
- Zakoni i podzakonska akta
- Kolektivni ugovori
- Opšti akti poslodavca (statut, kodeksi, pravilnici i slično)



## Sindikalno organizovanje zaposlenih





## Sindikat kao organizacija zaposlenih ...

Sindikat je profesionalna organizacija zaposlenih, koja ima za cilj da brani i unapređuje zajedničke interese svojih članova.

Postoje različiti nivoi udruživanja:

- Sindikati na nivou organizacije
- Sindikati na nivou grane ili djelatnosti
- Nacionalni sindikati
- Regionalne unije (horizontalno povezivanje) i federacije (vertikalno povezivanje sindikata)



## Sindikat kao organizacija zaposlenih ...

Sindikalno djelovanje u BiH otpočinje 27. avgusta 1905. godine

Savez sindikata Republike Srpske (1992)

15 granskih sindikata

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (1990)

24 granska sindikata





## Sindikat kao organizacija zaposlenih ...

Snaga, uticaj i pozicija sindikata zavisi od mnogo faktora, a neki od najznačajnijih su:

- Broj članova;
- Stepen sindikalizacije;
- Kvalitet i aktuelnost programa;
- Autonomija u odnosu na poslodavca;
- Finansijska, materijalna i ljudska osposobljenost



## Sindikat kao organizacija zaposlenih ...

### FAKTORI KOJI VODE KA SINDIKALNOM ORGANIZOVANJU ZAPOSLENIH

#### RADNI USLOVI

Neplaćeni prekovremeni rad  
Nezadovoljavajući radni uslovi  
Nerealna očekivanja  
od zaposlenih

#### STIL UPRAVLJANJA

Zastršivanje zaposlenih  
Nepriznavanje zaposlenih  
Autokratski stil liderstva

#### TRETMAN ZAPOSLENIH

Nesigurnost zaposlenja  
Nekonzistentne disciplinske  
i žalbene procedure  
Zlostavljanje (mobing)  
zaposlenih

#### KOMPENZACIJE

Nekonkurentna plata  
Odsustvo dobrovoljnih beneficija  
Nepravedna platna struktura





## Istorija radničkog organizovanja



### Istorijski kontekst sindikalnog organizovanja ...

Korijeni sindikalnog organizovanja vezuju se za prvu industrijsku revoluciju. Taj period karakteriše i liberalni kapitalizam u kome su se poslodavci borili s konkurencijom, mahom kroz smanjenje troškova poslovanja, odnosno kroz smanjenje nadnica za zaposlene.

Tadašnje uslove rada karakterisali su prekomjerni sati rada, dječiji rad, autokratsko upravljanje, česte nesreće na radu i odsustvo sigurnosti zaposlenja.





## Istorijski kontekst sindikalnog organizovanja ...

Zbog inteziviranja industrijske proizvodnje krajem 18. vijeka i početkom 19. vijeka, gilde, esnafi i cehofska udruženja ustupaju mjesto sindikatima.

Slično cehovima, prvi sindikati se baziraju na udruživanju kvalifikovanih radnika određene struke.

**1818. Filantropsko društvo (V.Britanija)**  
**1869. Vitezovi rada (SAD)**

**1905. Radnički savjet (BiH)**

**19. vijek - U većini zemalja su bili na snazi antisindikalni zakoni**



## Istorijski kontekst sindikalnog organizovanja ...

U 19. vijeku sindikati su imali "krajnje radikalni zahtjev" osmosatnog radnog vremena!

Crtice iz istorije:

**1833.**

Rad djece mlađe od 9 godina je zabranjen  
 Rad djece od 9 do 13 godina je ograničen na 8 sati  
 Rad djece od 13 do 18 godina je ograničen na 12 sati

**1844.**

Rad djece do 13 godina je ograničen na 6.5 sati

**1848.**

Maksimalno radno vrijeme i za punoljetne radnike ograničeno je na 10 časova.





## Istorijski kontekst sindikalnog organizovanja ...

Još od najranijih dana sindikalno organizovanje karakterišu dva oblika.

1. S jedne strane, radnici su se udruživali iz puke potrebe da zaštite svoja prava i egzistenciju.
2. S druge strane, radnici su ubrzo počeli da se organizuju i udružuju oko širih ideja i ciljeva, koje su pored zalaganja za poboljšanje radnih uslova, isticale i potrebu radikalnih društvenih promjena.



## Istorijski kontekst sindikalnog organizovanja ...

### Crtice iz istorije

**Prva internacionala (1864. - 1876.)** - Međunarodno radničko udruženje koje je okupljalo ideološki različite frakcije radničkog pokreta (Ovenovi sljedbenici, njemački, irski i poljski socijalisti, italijanski republikanci, komunist Marks, anarhistički pokreti i slično)

**Druga internacionala (1889.)** - Obnavlja se djelovanje međunarodnog radničkog udruženja ovaj put bez anarhista.

Na sjednici Druge internationale u 1889. godine u Parizu, 1. maj je predložen kao **Međunarodni praznik rad**, u znak sjećanja na događaje i krvave proteste u Čikagu 1886. godine.

Tek nakon I svjetskog rata ispunjen je zahtjev osmočasovnog radnog Vremena!






## Razvoj sindikata u kapitalističkim zemljama ...

- U periodu nakon I svjetskog rata sindikalni pokret postaje šire prihvaćen, kako od strane radnika, tako i od strane vladajuće klase u mnogim kapitalističkim zemljama.
- Za kapitaliste je prihvatanje sindikata predstavljalo kompromis, koji su načinili u cilju sprečavanja budućih pobuna i revolucionarnih aktivnosti radničke klase.
- U narednim dekadama, kejnzijska ekonomija postaje dominantni model ekonomske politike u svim razvijenim zemljama. Između ostalog, to je podrazumijevalo integraciju sindikata u institucionalne okvire.



## Razvoj sindikata u kapitalističkim zemljama ...



**Procentualni prikaz članstva zaposlenih u sindikalnim organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama u proteklih 100 godina**



## Razvoj sindikata u socijalističkim zemljama ...

- U socijalističkim zemljama već u prvim dekadama XX vijeka sindikatima je dodijeljena uloga partiske marionete.
- Osnovni cilj sindikata bio je indoktrinacija i mobilisanje članova komunističke partije iz redova radničke klase.
- U većini socijalističkih zemalja sindikati su imali samo prividnu moć, dok su u stvarnosti bili potpuno marginalizovani i bez istinske autonomije.
- U Jugoslaviji je većina zaposlenih bila formalno učlanjena u sindikat, mada se zaposleni nisu identifikovali sa sindikatom. U periodu tranzicije dolazi do drastičnog pada članstva.



## Uticaj sindikata ...

MAKROEKONOMSKE, STRUKTURNE PROMJENE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svjetske krize i recesije</li> <li>• Tranzicija planskih privreda</li> <li>• Rast zaposlenosti u djelatnostima koje ne predstavljaju tradicionalna sindikalna uporista (na primjer djelatnosti u kojima dominira visokoobrazovana radna snaga)</li> <li>• Sve manja politička naklonjenost sindikatima</li> </ul>

AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA, ODNOŠNO POSLODAVACA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izmeštanje visokosindikalizovanih dijelova organizacije</li> <li>• Supstitucija rada kapitalom</li> <li>• Supstitucija sindikata kroz filozofiju i praksu menadžmenta ljudskih resursa</li> <li>• Isticanje zajedničkih ciljeva organizacije i zaposlenih</li> </ul>

### TRENDOVI U POSLOVANJU I RADU

- Globalizacija
- Veća konkurenca
- Trend rasta plata
- Rast udjela poslova znanja, odnosno pad udjela manuelnih poslova
- Povećanje fleksibilnih oblika rada
- Rast samozapošljavanja i atipičnog platformskog rada

### MENADŽERSKE PRAKSE

- Sve veća participacija zaposlenih u odlučivanju
- Aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa, naročito u segmentu nagradivanja i razvoja zaposlenih
- Poboljšanje modela komunikacije između menadžmenta i zaposlenih

### VRIJEDNOSTI I STAVOVI POJEDINACA

- Individualistički stav prema poslu
- Manja zainteresovanost nadolazećih generacija radne snage za sigurnost zaposlenja
- Manja zainteresovanost mlađih ljudi za sindikalne vrijednosti

### SINDIKALNA PRAKSA

- Nedovoljna aktivnost sindikata
- Jednaka prava svih zaposlenih u pogledu odredbi kolektivnog ugovora, bez obzira na članstvo u sindikatu
- Nedovoljna ponuda usluga koje sindikati nude svojim članovima, u odnosu na ponudu savremenih organizacija koje se realizuju kroz aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa
- Birokratizacija sindikata




## Sindikalno organizovanje zaposlenih i MLJR



### Odnos između menadžmenta i sindikata ...

- **Prema pluralističkom shvatanju**, menadžment i sindikat su predstavnici dvije suprotstavljene strane, što podrazumijeva da svaka od njih nastoji da ostvari sopstvene interese na štetu druge strane.
- **Prema unitarističkom shvatanju**, menadžment i zaposleni dijeli iste brige i stoga je u njihovom obostranom interesu da sarađuju.
- Shvatanje, odnosno filozofija radnih odnosa, najčešće se manifestuje kroz politiku radnih odnosa i strategiju organizacije u odnosu na sindikat.







## Kolektivno pregovaranje



### Strategije organizacije u odnosu na sindikat ...

- **Kolektivno pregovaranje** je organizovani proces pregovora između sindikata i menadžmenta organizacije.
- **Kolektivni ugovor** je pisani sporazum između sindikata i poslodavca, kojim se normiraju uslovi rada i regulišu neka druga pitanja iz radnih odnosa.

Cilj kolektivnog pregovaranja je postizanje kvalitetnog dogovora, odnosno zaključivanje kolektivnog ugovora uz racionalan utrošak vremena, energije i sredstava.





## Predmet pregovaranja ...

- **Obavezne teme** kolektivnog pregovaranja odnose se na (1) plate i druga materijalna prava zaposlenih, (2) radno vrijeme i (3) uslove rada.
- **Dobrovoljne teme** obuhvataju manje značajna pitanja iz radnog odnosa, na primjer postavljanje predstavnika sindikata u upravljačka tijela u organizaciji.
- **Nezakonite teme** uključuju bilo koje pregovaračko pitanje, koje podrazumijeva da jedna od strana u kolektivnom pregovaranju preduzme određene nezakonite mjere i radnje.



## Pristupi pregovaranju ...

### DISTRIBUTIVNO PREGOVARANJE

Manjak povjerenja između partnera, cilj je da se oslabi druga strana.



Karakteristike: podsticanje konkurenkcije, agresivnost i napadački pristup u pregovorima.

Pridaje se važnost pregovaračkoj poziciji, a interesi druge strane se zanemaruju.

Zastoji u pregovorima se rješavaju na osnovu moći.

Jedna ili obje strane teže da zadovolje samo sopstvene interese.

### INTEGRATIVNO PREGOVARANJE



Potpuno povjerenje, cilj je jačanje međusobnih odnosa.

Karakteristike: saradnja, prilagođavanje, fleksibilnost, traženje kompromisa i konsenzusa.

Pridaje se važnost obostranim interesima, bez obzira na pregovaračke pozicije.

Zastoji u pregovorima se rješavaju dogovorno.

Pregovarači teže rješenju koje je zadovoljavajuće za obje strane.



## Ishodi i načela pregovaranja ...

Iako postoje dva osnovna pristupa pregovaranju, mogu se uočiti četiri različita ishoda kolektivnog pregovaranja. To su:

- Dobitak - dobitak
- Gubitak - gubitak
- Djelimično pobjeda - djelimično gubitak
- Pobjeda - gubitak

Na ishod kolektivnog pregovaranja utiču i načela kojima se pregovarači vode prilikom pregovaranja. Dva su osnovna načela pregovaranja. To su:

- Načelo dati-dobiti
- Načelo dobiti-dati



## Taktike pregovaranja ...

### taktika niske ponude

Karakterizira ju to što strana koja ju primjenjuje daje najnižu racionalnu ponudu kako bi suprotnu stranu potaknula da smanji svoj zahtjev.

### taktika ekstremnih zahtjeva

Suprotna je taktici niske ponude jer se iznose vrlo visoki zahtjevi kako bi suprotna strana smanjila svoju ponudu.

### taktika neprestanih zahtjeva

Pregovarač stalno iznosi nove zahtjeve, što ima psihološki učinak na suprotnu stranu jer ona nastoji što prije sklopiti sporazum kako joj ne bi bili postavljeni novi zahtjevi.

### taktika dijeljenja razlike

Konačni ishod pregovora jest sredina između konačnih ponuda suprotstavljenih strana.





## Taktike pregovaranja ...

### taktika iskoriščavanja rokova

Vrlo se često primjenjuje a sastoji se u tome da odgovlačimo s pregovorima ako znamo da je suprotna strana u vremenskoj stisci, ne bismo li je primorali da prihvati nešto što ne bi prihvatala da nije pod pritiskom rokova. Naime, zbog približavanja rokova povećava se stres i potiče davanje ustupaka. Taktici iskoriščavanja rokova slične su i takтика ignoriranja rokova i takтика odgađanja.

### taktika ignoriranja rokova

Karakterizira ju to što se pregovarač pravi da mu vrijeme i rokovi uopće nisu važni.

### taktika odgađanja

Pregovori se odgovlače.

### taktika simulacije povlačenja

Karakterizira ju to što jedna strana u pregovoru simulira povlačenje iz pregovora kako bi postigla željeno.

### taktika upućivanja ultimatuma, tj. takтика uzmi ili ostavi

Izračvna verzija takteke simulacije povlačenja u kojoj pregovarač suprotnoj strani otvoreno daje do znanja da mora napraviti ustupke ili od pregovora ne će biti ništa.



## Taktike pregovaranja ...

### taktika prijetnje

Ekstrema verzija takteke upućivanja ultimatuma.

### taktika uzimanja malo-pomalo

Sastoji se u tome da pregovarač svoje zahtjeve podijeli na manje dijelove te ih realizira jednoga po jednoga.

### taktika upornosti

Slična takteki uzimanja malo-pomalo. Karakteristična za pregovarače koji uporno inzistiraju na svojim zahtjevima, odgovlače u pregovorima te svoje ciljeve ostvaruju malo-pomalo, dugotrajnim pregovorima.

### taktika tvrdoglavosti

Sastoji se u tome da se odgovlači s davanjem bilo kakvih ustupaka te se često kombinira s taktekom upornosti.



## Taktike pregovaranja ...

### taktika standardne prakse

Zasniva se na izdiziranju da je nešto standardna praksa, tj. standardna procedura ili pravilo pregovaranja u nekoj djelatnosti. Pri tome standardne prakse mogu biti trbano vrijednosti, predstani, znanstvene procjene, profesionalni standardi, djelotvornost, troškovi, odluka suda, moralni standardi, pravila jednakošt, tradicija ili reciprocite.<sup>56</sup>

### taktika pozivanja na prethodna iskustva

Slikna je taktici standardne prakse utoliko što se pregovarač poziva na svoja prethodna iskustva i praksu pregovaranja te tvrdi da prema istim pravilima treba postupati i u aktualnim pregovorima.

### taktika ograničenog autoriteta

Temelji se na tome da pregovarač koji ju primjenjuje tvrdi da ima ograničen autoritet, tj. „vezane ruke“, da-kle da mora dobiti dopuštenje od svojih nadređenih da promijeni ili prihvati ponudu suprotne strane, kako bi na taj način izbjegao davanje ustupaka u pregovorima. Upravo se zbog te taktike kaže da je najgora moguća osoba za pregovore na razini grada gradonačelnik, na razini županije župan, a na državnoj razini predsjednik, odnosno premijer. Jer koliko god bili izvrsni, strpljivi ili stručni, imaju previše autoriteta.<sup>57</sup>



## Taktike pregovaranja ...

### taktika poštenog dogovora

Zasigurno je objektivna taktika koja se sastoji u tome da suprotstavljene strane zajednički definiraju objektivno pošten sporazum, a zatim dijele uloge u njemu.

### taktika slučajnog događaja

Temelji se na bacanju novčića ili na nekom drugom slučajnom događaju. Iako je objektivna jer daje jednake mogućnosti objema stranama, ne smatra se pravednom.

### taktika pretvaranja

Pregovarač ostavlja dojam da želi nešto, a zapravo želi nešto sasvim drugo. Vrlo je često primjenjuju zaposlenici koji žele povećanje plaće, a govore da žele unaprijeđenje, jer na taj način, znajući da nema položaj za napredovanje, prisile svoje nadređene da im povećaju plaće.





## Taktike pregovaranja ...

### taktika dobar – loš

Jedan pregovarač je vrlo tvrd i ne odstupa od zadatah ciljeva, a drugi je prijateljski raspoložen pregovarač s kojim je lako komunicirati. Taktika se sastoji u tome da tvrdi pregovarač pod nekim lažnim izgovorom izđe iz prostorija za pregovore, a meki pregovarač iskorištava situaciju i nagovara suprotnu stranu da prihvati umjerenu ponudu koja se s obzirom na ponudu tvrdog pregovarača čini prihvatljivom, a koja, naravno, vrijedi dok se tvrdi pregovarač ne vratiti u prostoriju za pregovore. Pregovarači koji pregovaraju u timovima često primjenjuju ovu taktiku.



## Faze u procesu pregovaranja ...

Proces kolektivnog pregovaranja se može podijeliti u tri faze:

- **Priprema i planiranje pregovora;**
- **Vođenje pregovora;**
- **Analiza pregovora.**




## Prekid pregovora i mirne alternative za prevazilaženje sukoba ...

Postoji nekoliko mirnih rješenja za prevazilaženje sukoba.

- **Posredovanje ili medijacija** je najmanje formalan način pronalaženja mirnog rješenja spora, koji podrazumijeva angažman treće osobe. Od medijatora se ne očekuje da pronađe rješenje spora.
- **Mirenje** podrazumijeva uključivanje treće osobe koja ispituje problem, sagledava argumente obje strane, utvrđuje činjenice i na osnovu njih predlaže razumno rješenje spora, koje nije obavezujuće.
- **Arbitraža** je najformalniji vid uključivanja treće osobe u proces pronalaženja mirnog rješenja spora. U ovom slučaju posrednik se naziva arbitar i njegov je zadatak da doneše konačno rješenje spora. Arbitraža je najčešće obavezujuća,



## Prekid pregovora i metode pritiska ...





## Pravni okvir radnih odnosa ...

Zakonska regulativa iz oblasti rada i radnih odnosa u Republici Srpskoj obuhvata zakone kojim se uređuju oblast rada i sindikalnog organizovanja, štrajkovi, vođenje evidencije u oblasti rada, radno vrijeme, državni praznici i slično.

Za uređivanje oblasti rada, prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada najznačajniji zakonski akt je **Zakon o radu**.



## Pravni okvir radnih odnosa ...

Zakonom o radu uređuju se različite oblasti rada i radnih odnosa:

- Osnovna prava
- Obaveze i odgovornosti zaposlenih
- Zasnivanje radnog odnosa
- Radno vrijeme
- Odmori i odsustva
- Zaštita zaposlenih
- Zarada i druga primanja zaposlenih
- Prestanak radnog odnosa
- Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih
- Oblast privremenih i povremenih poslova
- Samozapošljavanje
- Oblast kolektivnog pregovaranja





## Pravni okvir radnih odnosa ...

Prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada mogu se utvrđivati i podzakonskim aktima, kao što su:

- Pravilnik o radu
- Kolektivni ugovor (Opšti akti)
- Ugovor o radu

Pri tome se opštim aktima zaposlenom ne mogu dati manja, ali mogu veća prava u odnosu na ona predviđena Zakonom o radu.



## Pravni okvir radnih odnosa ...


Radni odnos se zasniva potpisivanjem ugovora o radu.

**Ugovor o radu** se zaključuje između poslodavca, s jedne strane, i zaposlenog, s druge strane.

Radni odnos mogu zasnovati radno sposobni građani stariji od 15 godina.

Za lica mlađa od 18 a starija od 15 godina za zasnivanje radnog odnosa neophodna je pismena saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.





**Za one koji žele da saznaju više:**

Stefan Zagelmeyer

### **The Employer's Perspective on Collective Bargaining Centralization: An Analytical Framework**

**Link:**

[https://www.researchgate.net/publication/247522325\\_The\\_Employer's\\_Perspective\\_on\\_Collective\\_Bargaining\\_Centralization\\_An\\_Analytical\\_Framework](https://www.researchgate.net/publication/247522325_The_Employer's_Perspective_on_Collective_Bargaining_Centralization_An_Analytical_Framework)

